

ZAPISNIK

sa 16 sjednice Zakonodavnog Odbora, održane 20.maja 2013.godine

Sjednica je počela u 10 časova .

Sjednici su prisustvovali članovi Odbora : Džavid Šabović (predsjednik Odbora) , Marta Šćepanović, Željko Aprcović, Radovan Obradović, Zorica Kovačević , Velizar Kaluđerović , Neven Gošović i Srđan Perić .

Sjednicom Odbora predsjedavao je Džavid Šabović, predsjednik Odbora .

Sjednici Odbora su , u svojstvu predstavnika podnosilaca amandmana prisustvovali poslanici/e : Velizar Kaluđerović , Ana Ponoš , Džavid Šabović , Damir Šehović , Neven Gošović , Snežana Jonica i Zoran Jelić .

Sjednicu su pratili predstavnici medija .

Predsjednik Odbora , Džavid Šabović predložio je dnevni red koji je jednoglasno usvojen .

DNEVNI RED :

1.AMANDMANI (46) NA PREDLOG ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI:

- amandman koji su podnijeli poslanici Zdenka Popović i Velizar Kaluđerović;
- 2 amandmana koje su podnijeli poslanici Ana Ponoš i Mladen Bojanić;
- 3 amandmana koje je podnijela poslanica Ljerka Dragičević;
- 4 amandmana koje su poslanici Borislav Banović, Džavid Šabović, Izet Bralić i Draginja Vuksanović;
- 5 amandmana koje su podnijeli poslanici Rifat Rastoder, Borislav Banović, Damir Šehović, Izet Bralić, Draginja Vuksanović, Mićo Orlandić i Džavid Šabović;
- 6 amandmana koje su podnijeli poslanici Ana Ponoš i Srđan Perić;

- 9 amandmana koje su podnijeli poslanici Ana Ponoš, Dritan Abazović i Srđan Perić;

- 16 amandmana koje su podnijeli poslanici Neven Gošović i Snežana Jonica.

2. AMANDMANI (3) NA PREDLOG ZAKONA O ŽELJEZNICI, koje je podnio poslanik Damir Šehović;

3. AMANDMANI (4) NA PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, koje su podnijeli poslanici Predrag Sekulić i Slobodan Radović;

4. AMANDMANI (3) NA PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O STRANCIMA, koje je podnijela poslanica Snežana Jonica;

5. AMANDMAN NA PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU, koji su podnijeli poslanici Zoran Jelić, Halil Duković i Zorica Kovačević;

6. AMANDMAN NA PREDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE CRNE GORE, koji su podnijeli poslanici Snežana Jonica i Neven Gošović.

Prva tačka dnevnog reda

AMANDMANI (46) NA PREDLOG ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI:

- amandman koji su podnijeli poslanici Zdenka Popović i Velizar Kaluđerović;

- 2 amandmana koje su podnijeli poslanici Ana Ponoš i Mladen Bojanić;

- 3 amandmana koje je podnijela poslanica Ljerka Dragičević;

- 4 amandmana koje su poslanici Borislav Banović, Džavid Šabović, Izet Bralić i Draginja Vuksanović;

- 5 amandmana koje su podnijeli poslanici Rifat Rastoder, Borislav Banović, Damir Šehović, Izet Bralić, Draginja Vuksanović, Mićo Orlandić i Džavid Šabović;

- 6 amandmana koje su podnijeli poslanici Ana Ponoš i Srđan Perić;

- 9 amandmana koje su podnijeli poslanici Ana Ponoš, Dritan Abazović i Srđan Perić;

- 16 amandmana koje su podnijeli poslanici Neven Gošović i Snežana Jonica.

Odbor je razmotrio amandman poslanika Zdenke Popović i Velizara Kaluđerovića i, sa aspekta svoje nadležnosti ocijenio da je isti pravno prihvatljiv.

Odbor je razmotrio 2 amandmana poslanika Ane Ponoš i Mladena Bojanića i, sa aspekta svoje nadležnosti ocijenio da su isti pravno prihvatljivi. Takođe, Odbor je konstatovao da je, zbog pravno-tehničke preciznosti, potrebno korigovati amandman 1.

Predstavnica podnosioca amandmana poslanica Ana Ponoš saglasila se sa predloženom korekcijom.

Dakle, poslije pravno – tehničke korekcije amandman 1 glasi:

AMANDMAN 1

Član 38 mijenja se i glasi:

„Visina osnova iz člana 22 stav 1 tačka 1 ovog zakona i visina materijalnih davanja iz čl.31,32,33 i 36 ovog zakona usklađuje se polugodišnje (01.aprila i 01. oktobra tekuće godine) na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječnih zarada zaposlenih na teritoriji Crne Gore u prethodnom polugodištu, u procentu koji predstavlja zbir 75% procenta rasta, odnosno pada troškova života i 25% procenta rasta, odnosno pada zarada.

Usklađivanje materijalnih davanja vrši se na način i u roku iz stava 1 ovog člana.

Akt o usklađivanju mjesečnih novčanih primanja donosi nadležni organ državne uprave.”

U skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore Odbor nije razmotrio tri amandmana poslanice Ljerke Dragičević jer nije prisustvovala sjednici.

Odbor je razmotrio 4 amandmana poslanika Borislava Banovića, Džavida Šabovića, Izeta Bralića i Draginje Vuksanović i, sa aspekta svoje nadležnosti ocijenio da su isti pravno prihvatljivi. Takođe, Odbor je konstatovao da je, zbog pravno-tehničke preciznosti, potrebno korigovati podnijete amandmane.

Predstavnik podnosilaca amandmana poslanik Džavid Šabović saglasio se sa predloženom korekcijom.

Dakle, poslije pravno – tehničke korekcije amandmani 1,2,3 i 4 glase:

AMANDMAN 1

U članu 32 stav 1 mijenja se i glasi:

„Pravo na ličnu invalidninu, ima lice kod koga je utvrđen procenat invaliditeta, veći od 50% i koje se ne može osposobiti za samostalan život i rad.“

AMANDMAN 2

Član 38 mijenja se i glasi:

„Visina osnova iz člana 22 stav 1 tačka 1 ovog zakona i visina materijalnih davanja iz čl.31,32,33 i 36 ovog zakona usklađuje se polugodišnje (01.januara i 01.jula tekuće godine) sa kretanjem troškova života i prosječne zarade zaposlenih na teritoriji Crne Gore na osnovu statističkih podataka za prethodno polugodište, u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta rasta, odnosno pada troškova života i polovine procenta rasta, odnosno pada zarada.

Akt o usklađivanju mjesečnih novčanih primanja donosi nadležni organ državne uprave.

AMANDMAN 3

Član 39 mijenja se i glasi:

„Opština je dužna obezbijediti materijalna davanja iz oblasti socijalne zaštite, kao što su subvencije u plaćanju komunalnih usluga koje pružaju javna preduzeća koje osniva opština i druga davanja iz socijalne zaštite u skladu sa materijalnim mogućnostima.“

AMANDMAN 4

Član 58 mijenja se i glasi:

„ Visina osnova iz čl.42,43 i 52 ovog zakona usklađuje se polugodišnje (01.januara i 01.jula tekuće godine) sa kretanjem troškova života i prosječne zarade zaposlenih na teritoriji Crne Gore na osnovu statističkih podataka za prethodno polugodište, u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta rasta, odnosno pada troškova života i polovine procenta rasta, odnosno pada zarada.

Akt o usklađivanju mjesečnih novčanih primanja donosi nadležni organ državne uprave.

Odbor je razmotrio 5 amandmana poslanika Rifata Rastodera, Borislava Banovića, Damira Šehovića, Izeta Bralića, Draginje Vuksanović, Mića Orlandića i Džavida Šabovića vić i, sa aspekta svoje nadležnosti ocijenio da su isti pravno prihvatljivi. Takođe, Odbor je konstatovao da je, zbog pravno-tehničke preciznosti, potrebno korigovati podnijete amandmane.

Predstavnik podnosilaca amandmana poslanik Damir Šehović saglasio se sa predloženom korekcijom.

Dakle, poslije pravno – tehničke korekcije amandmani glase:

AMANDMAN 1

U Predlogu zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti u članu 51 stav 1 poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

„4) do tri mjeseca, je 30% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio ostvarivanju prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo.”

Stav 2 briše se.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Visina sredstava iz stava 1 tačka 1 ovog člana može se utvrditi najviše do iznosa dvije prosječne zarade zaposlenog u državi u prethodnoj godini, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.”

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„ Visina sredstava iz stava 1 tačka 2,3 i 4 može se utvrditi najviše do iznosa jedne prosječne zarade zaposlenog u državi u prethodnoj godini, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.”

AMANDMAN 2

U članu 54 stav 4 mijenja se i glasi:

„Visina naknade iz stava 1 ovog člana iznosi 100,00 eura mjesečno.”

Odbor je razmotrio 5 amandmana poslanika Ane Ponoš i Srđana Perića i, sa aspekta svoje nadležnosti ocijenio da su isti pravno prihvatljivi. Takođe, Odbor je konstatovao da je, zbog pravno-tehničke preciznosti, potrebno korigovati podnijete amandmane.

Predstavnica podnosioca amandmana poslanica Ana Ponoš saglasila se sa predloženom korekcijom.

Dakle, poslije pravno – tehničke korekcije amandmani 1,2,3,4,5 i 6 glase:

AMANDMAN 1

U članu 22 stav 1 mijenja se i glasi:

„Pravo na materijalno obezbjeđenje može ostvariti pojedinac odnosno porodica iz člana 21 ovog zakona pod uslovom za:

- 1) visina prosječnih mjesečnih prihoda iz prethodnog kvartala ne prelazi osnov za ostvarivanje prava za:
 - pojedinca 63,50 eura;
 - porodicu sa dva člana 76,20 eura;
 - porodicu sa tri člana 91,50 eura;
 - porodicu sa četiri člana 108,00 eura;
 - porodicu sa pet članova 120,70 eura;
 - porodicu sa šest i više članova 133,40 eura.

AMANDMAN 2

Član 29 briše se.

AMANDMAN 3

U članu 30 riječi „Pravo na materijalno obezbjeđenje” zamjenjuju se riječima „Prava iz ovog zakona”.

AMANDMAN 4

Član 31 mijenja se i glasi:

„Visina materijalnog obezbjeđenja za porodicu koja nema prihod iznosi mjesečno i to za:

- pojedinca 63,50 eura;
- porodicu sa dva člana 76,20 eura;
- porodicu sa tri člana 91,50 eura;
- porodicu sa četiri člana 108,00 eura;
- porodicu sa pet članova 120,70 eura;
- porodicu sa šest i više članova 133,40 eura.

Iznos visine materijalnog obezbjeđenja porodice usklađuje se sa indeksom potrošačkih cijena u prethodnih šest mjeseci, na osnovu statističkih podataka, dva puta godišnje 01.aprila i 01.oktobra.”

AMANDMAN 5

Član 51 mijenja se i glasi:

„Visina naknade zarade iz člana 50 ovog zakona je zarada koju bi zaposleni ostvario na poslovima i zadacima na kojima je raspoređen.

Ukoliko nije moguće iskazati radni učinak zaposlenog, uzima se ostvareni radni učinak najuže organizacione jedinice u kojoj je zaposleni radio na istim ili sličnim poslovima i zadacima za koje se ovaj podatak može iskazati.

Visina naknade zarade iz st. 1 i 2 ovog člana ne može se utvrditi u iznosu manjem od najniže cijene rada, u skladu sa zakonom i Opštim kolektivnim ugovorom.”

AMANDMAN 6

Poslije člana 71 dodaje se novi član koji glasi:

„Smještaj u prihvatilište - sklonište

Član 71a

Smještajem u prihvatilište – sklonište korisniku se obezbjeđuje kratkotrajan smještaj i osigurava bezbjednost, zadovoljenje njegovih osnovnih potreba i pristup drugim neophodnim uslugama.

Uslugu smještaja u prihvatilište obezbjeđuje jedinica lokalne samouprave, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom.

Uslove smještaja u prihvatilište propisuje nadležni organ državne uprave .”

Odbor je razmotrio 9 amandmana poslanika Ane Ponoš, mr Dritana Abazovića i Srđana Perića i, sa aspekta svoje nadležnosti ocijenio da su isti pravno prihvatljivi. Takođe, Odbor je konstatovao da je, zbog pravno-tehničke preciznosti, potrebno korigovati podnijete amandmane.

Predstavnica podnosioca amandmana poslanica Ana Ponoš saglasila se sa predloženom korekcijom.

Dakle, poslije pravno – tehničke korekcije amandmani 1,2,3,4,5,6,7,8 i 9 glase:

AMANDMAN 1

U članu 11 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

„2) kompezaciona prava po osnovu invaliditeta”.

Dosadašnja tačka 2 postaje tačka 3.

AMANDMAN 2

U članu 20 stav 1 tačke 2 i 3 brišu se.

Dosadašnje tačke 4,5 i 6 postaju tačke 2,3 i 4.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Bliže uslove za ostvarivanje prava iz stava 1 tač. 1,3 i 4 i stava 2 ovog člana propisuje nadležni organ državne uprave.”

AMANDMAN 3

U članu 21 stav 1 tačka 2 alineja 4 mijenja se i glasi:

„lice sa invaliditetom koje je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore”.

U stavu 3 riječi „od dana završetka školovanja” zamjenjuju se riječima „od dana ostvarivanja prava”.

AMANDMAN 4

U članu 31 stav 2 poslije riječi „roditeljskog staranja” dodaju se riječi:

„i za osobe sa invaliditetom koje sun a evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore”.

AMANDMAN 5

„Dosadašnji članovi 32 i 33 mijenjaju su i postaju članovi 58 i 59”.

Zbog toga vrši se prenumeracija tako da dosaddašnji članovi 34-59 postaju 32-57.

AMANDMAN 6

Poslije člana 57 dodaje se novi član koji glasi:

„Kompenzaciona prava po osnovu invaliditeta

Član 57a

Kompenzaciona prava po osnovu invaliditeta su:

- 1) lična invalidnina;
- 2) njega i pomoć drugog lica.”

AMANDMAN 7

Član 58 mijenja se i glasi:

„Lična invalidnina

Član 58

Pravo na ličnu invalidninu, kao materijalnu satisfakciju ima lice sa teškim invaliditetom, koje u sadejstvu sa različitim barijerama ima otežano, puno i efektivno učešće u društvu na osnovu jednakosti sa drugima.

Visina lične invalidnine iz stava 1 ovog člana iznosi: od 12,05% do 25% prosječne neto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini.

Način i bliži uslovi za ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana utvrdiće se podzakonskim aktom.”

AMANDMAN 8

Član 59 mijenja se i glasi:

„Njega i pomoć drugog lica

Član 59

Dodatak za njegu i pomoć drugog lica ima za cilj stvaranje uslova za samostalni život.

Visina dodatka za njegu i pomoć drugog lica iz stava 1 ovog člana iznosi 20% prosječne neto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini.”

Poslije člana 59 dodaje se novi član 59a koji glasi:

„Materijalna davanja iz dječije zaštite u nadležnosti opštine

Član 59a

Opština može u skladu sa materijalnim mogućnostima obezbijediti materijalna davanja iz dječije zaštite, kao što su: pomoć za novorođeno dijete; pomoć za nabavku školskog pribora i druga materijalna davanja.

Vrste materijalnih davanja, bliže uslove, način i postupak za ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana propisuje nadležni organ opštine.”

AMANDMAN 9

U članu 84 stav 5 riječi „lične invalidnine” brišu se.

Odbor je razmotrio 16 amandmana poslanika Nevena Gošovića i Snežane Jonice i, sa aspekta svoje nadležnosti ocijenio da su isti pravno prihvatljivi. Takođe, Odbor je konstatovao da je, zbog pravno-tehničke preciznosti, potrebno korigovati pojedine amandmane.

Predstavnik podnosioca amandmana poslanik Neven Gošović saglasio se sa predloženom korekcijom.

Dakle, poslije pravno – tehničke korekcije ,podnijeti amandmani 4,8,9,14,15 i 16 glase:

AMANDMAN 4

U članu 25 stav 1 poslije riječi „od strane komisije centra za socijalni rad” stavlja se tačka, a riječi „ako su svi članovi porodice nesposobni za rad, odnosno ako je samohrano lice” brišu se.

AMANDMAN 8

Član 38 mijenja se i glasi:

„Visina osnova iz člana 22 stav 1 tačka 1 ovog zakona i visina materijalnih davanja iz čl. 31,32,33 i 36 ovog zakona, 01.januara i 01.jula tekuće godine na osnovu statističkih podataka, usklađuju se sa rastom indeksa potrošačkih cijena u Crnoj Gori u prethodnih šest mjeseci.”

AMANDMAN 9

U članu 42 st. 2,3 i 4 brišu se.

AMANDMAN 14

U članu 56 stav 2 mijenja se i glasi:

„Visina naknade zarade iz stava 1 ovog člana određuje se u visini 50% od osnovice za koju su plaćeni porezi i doprinosi.“

AMANDMAN 15

Član 58 mijenja se i glasi:

„Visina prava iz čl.41,42 i 54 ovog zakona, 01.januara i 01.jula na osnovu statističkih podataka, usklađuje se sa rastom indeksa potrošačkih cijena u Crnoj Gori u prethodnih šest mjeseci.“

AMANDMAN 16

Poslije člana 71 dodaje se novi član koji glasi:

„Smještaj u prihvatilište – sklonište

Član 71a

Smještajem u prihvatilište - sklonište korisniku se obezbjeđuje kratkotrajan smještaj i osigurava bezbjednost, zadovoljenje njegovih osnovnih potreba i pristup drugim neophodnim uslugama.

Uslugu smještaja u prihvatilište – sklonište obezbjeđuje jedinica lokalne samouprave, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom.

Uslove smještaja u prihvatilište – sklonište propisuje nadležni organ državne uprave.

Odbor je konstatovao da i o amandmanima na ovaj Predlog zakona Skupština odlučuje u skladu sa članom 91 stav 2 Ustava Crne Gore.

Za izvjestioca Odbora određena je poslanica Zorica Kovačević, članica Odbora.

Druga tačka dnevnog reda

AMANDMANI (3) NA PREDLOG ZAKONA O ŽELJEZNICI, koje je podnio poslanik Damir Šehović

Odbor je razmotrio amandmane poslanika Damira Šehovića i sa aspekta svoje nadležnosti, ocijenio da su isti pravno prihvatljivi.

Također, Odbor je konstatovao da je, zbog pravno-tehničke preciznosti, potrebno korigovati amandmane 1 i 2.

Podnosilac amandmana poslanik Damir Šehović saglasio se sa predloženom korekcijom.

Dakle, poslije pravno – tehničke korekcije amandmani 1 i 2 glase:

AMANDMAN 1

Član 67 mijenja se i glasi:

„Poslove iz oblasti investiranja u održavanje, razvoj i modernizaciju željezničke infrastrukture, regulatorne poslove na željezničkom tržištu i poslove bezbjednosti i interoperabilnosti obavlja Organ uprave.

Organ uprave vrši poslove koji se odnose na:

- 1) izradu stručnih osnova za pripremu Strategije razvoja željeznice, Nacionalnog programa željezničke infrastrukture i Godišnjeg programa;
- 2) ustupanje izvođenja radova na izgradnji, rekonstrukciji i modernizaciji infrastrukture u skladu sa Godišnjim programom;
- 3) pripremu poziva na javno nadmetanje za investicione radove;
- 4) sprovođenje postupka ustupanja radova za izradu tehničke dokumentacije i izvođenja radova na izgradnji, rekonstrukciji i modernizaciji infrastrukture;
- 5) organizaciju stručne kontrole i kvaliteta izvedenih radova na tekućem i investicionom održavanju;
- 6) pokretanje postupka za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kod rekonstrukcije i modernizacije postojeće i izgradnje nove infrastrukture;
- 7) pribavljanje odobrenja za gradnju, prijem i predaju izgrađene infrastrukture;
- 8) praćenje utroška finansijskih sredstava na održavanju infrastrukture, i sredstava dodijeljenih kao nadoknada za obavezu pružanja usluga prevoza od javnog interesa;
- 9) izdavanje saglasnosti za priključenje i ukrštanje javnih puteva sa infrastrukturom, postavljanje infrastrukturnih objekata (cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i dr.) na pružnom i zaštitnom pojasu;
- 10) izdavanje licence za upravljanje infrastrukturom, licence za prevoz, sertifikata o bezbjednosti za upravljanje infrastrukturom i sertifikata o bezbjednosti za prevoz;
- 11) zaključivanje ugovora o upravljanju infrastrukturom sa upravljačem infrastrukture;
- 12) zaključivanje ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza od javnog interesa;
- 13) odlučivanje po žalbama podnosilaca zahtjeva za dodjelu trase voza, naročito imajući u vidu eventualno nepravedno postupanje ili diskriminaciju od strane upravljača infrastrukture ili željezničkih prevoznika, a u vezi sa: Izjavom o mreži, kriterijumima utvrđenim u Izjavi o mreži, postupkom dodjele trasa i njegovim ishodom, načinom utvrđivanja naknada za korišćenje trase i nivoom ili strukturom naknada za korišćenje trase;

- 14) praćenje i analizu uslova konkurencije na tržištu željezničkih transportnih usluga i na sopstvenu inicijativu preispituje postupke i dokumente iz prethodne tačke, a u cilju sprečavanja diskriminacije među podnosiocima zahtjeva za dodjelu trase voza;
- 15) posebnu provjeru da li Izjava o mreži sadrži klauzule ili predviđa diskreciona ovlašćenja upravljača infrastrukture koja bi mogla biti korišćena za diskriminaciju podnosilaca zahtjeva za dodjelu trase voza;
- 16) kontrolu nezavisnosti upravljača infrastrukture u odnosu na druge subjekte na tržištu željezničkih usluga;
- 17) obezbeđenje da naknade koje je utvrdio upravljač infrastrukture budu nediskriminatorne i u skladu sa ovim zakonom;
- 18) obezbjeđenje da upravljač infrastrukture utvrđuje pristup i korišćenje željezničke infrastrukture na nediskriminatornoj osnovi u skladu sa ovim zakonom;
- 19) preduzimanje mjera za sprečavanje nelojalne konkurencije i diskriminatornog ponašanja koje se odnose na upravljača infrastrukture i željezničkog prevoznika ili podnosioca zahtjeva za dodjelu trase voza, a posebno u vezi diskriminatorne Izjave o mreži i okvirnog sporazuma i između dva ili više željezničkih prevoznika prilikom pružanja usluge prevoza u željezničkom saobraćaju;
- 20) obezbjeđenje kontrole pristupa i korišćenja objekata i stabilnih postrojenja kojima ne upravlja upravljač infrastrukture i koje je regulisano ugovorom potpisanim između lica koje obezbjeđuju uslugu i željezničkog prevoznika;
- 21) praćenje željezničkog tržišta kako bi se analizirala konkurencija između različitih vidova saobraćaja;
- 22) kontrolu kvaliteta željezničkih usluga koju obezbjeđuju željeznički prevoznici i upravljači infrastrukture;
- 23) saradnju sa nadležnim tijelom za zaštitu konkurencije, daje stručna mišljenja i analize, pruža tehničku pomoć u vezi sa pitanjima koja nijesu uređena ovim zakonom, a odnose se na ograničavanje, sprečavanje ili narušavanje konkurencije na tržištu;
- 24) praćenje tržišta željezničkih usluga, sa ciljem analize uložених budžetskih sredstava u održavanje infrastrukture i nadoknadu za obavezu pružanja usluga prevoza od javnog interesa, kao i konkurencije između različitih vidova saobraćaja;
- 25) učestvovanje u izradi zakona, podzakonskih akata, tehničkih propisa, normativa, standarda i sporazuma za oblast željeznice;
- 26) ostvarivanje međunarodne saradnje sa međunarodnim organizacijama, Evropskom željezničkom agencijom i organima drugih država nadležnim za bezbjednost i interoperabilnost u željezničkom saobraćaju i regulisanje tržišta željezničkih usluga;
- 27) vođenje evidencija propisanih ovim zakonom; i
- 28) druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

AMANDMAN 2

U članu 77 stav 1 poslije tačke 11 dodaje se nova tačka koja glasi:

„12) upravljač infrastrukture i upravljač puteva na zaključuje ugovor kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze u pogledu putnih prelaza (član 48 stav 1)“.

Odbor je konstatovao da i o amandmanima na ovaj Predlog zakona Skupština odlučuje u skladu sa članom 91 stav 2 Ustava Crne Gore.

Za izvjestioca Odbora određen je poslanik Željko Aprcović, član Odbora.

Treća tačka dnevnog reda

AMANDMANI (4) NA PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, koje su podnijeli poslanici Predrag Sekulić i Slobodan Radović

Razmatranje ove tačke dnevnog reda je odloženo , u skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore , jer podnosioci amandmana nisu prisustvovali sjednici Odbora .

Četvrta tačka dnevnog reda

AMANDMANI (3) NA PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O STRANCIMA, koje je podnijela poslanica Snežana Jonica

Odbor je razmotrio amandmane (3) poslanice Snežane Jonice i sa stanovišta svoje nadležnosti , ocijenio da su isti pravno prihvatljivi.

Takođe,Odbor je konstatovao da je,zbog pravno-tehničke preciznosti,potrebno pravno – tehnički korigovati amandman 2.

Podnosilac amandmana poslanica Snežana Jonica saglasila se sa predloženom korekcijom.

Poslije pravno – tehničke korekcije amandman 2 glasi:

AMANDMAN 2

U Predlogu zakona prije člana 1 dodaju se četiri nova člana koja glase:

Član 1

U Zakonu o strancima („Sl.list CG” br.82/08, 72/09, 32/11 i 53/11) u članu 36 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„ Izuzetno od stava 1 ovog člana, strancu koji zahtijeva privremeni boravak radi obavljanja vjerske službe u Crnoj Gori može se odobriti privremeni boravak ako ispunjava uslove iz stava 1 ta.1,2,3 i 4 ovog člana.”

Član 2

U članu 37 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 3 ovog člana stranac koji zahtijeva privremeni boravak radi obavljanja vjerske službe u Crnoj Gori uz zahtjev iz stava 2 ovog člana prilaže važeću putnu ispravu.”

Član 3

U članu 57 stav 2 riječ „nije” zamjenjuje se riječju „je”.

Član 4

U članu 105d riječi „do 31.decembra 2012.godine” zamjenjuju se riječima „do 31.decembra 2013.godine”.

Odbor je konstatovao da i o amandmanima na ovaj Predlog zakona Skupština odlučuje u skladu sa članom 91 stav 2 Ustava Crne Gore.

Za izvjestioca Odbora određen je poslanik Željko Aprcović, član Odbora.

Peta tačka dnevnog reda

AMANDMAN NA PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU, koji su podnijeli poslanici Zoran Jelić, Halil Duković i Zorica Kovačević

Odbor je razmotrio amandmane koje su podnijeli poslanici Zoran Jelić, Halil Duković i Zorica Kovačević i sa aspekta svoje nadležnosti ocijenio da je potrebna pravno – tehnička korekcija amandmana kako bi isti bio pravno prihvatljiv.

Predstavnik podnosioca amandmana poslanik Zoran Jelić saglasio se sa predloženom korekcijom.

Dakle, poslije pravno – tehničke korekcije amandman glasi:

AMANDMAN 1

U članu 1 Predloga zakona kojim se dodaje novi član 197j, u novom članu poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Pravo na starosnu penziju u skladu sa stavom 1 al. 1, 2 i 3 ovog člana može se ostvariti do 31.decembra 2013. godine”.

Odbor je konstatovao da i o amandmanu na ovaj Predlog zakona Skupština odlučuje u skladu sa članom 91 stav 2 Ustava Crne Gore.

Za izvjestioca Odbora određen je poslanik Radovan Obradović, član Odbora.

Šesta tačka dnevnog reda

AMANDMAN NA PREDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE CRNE GORE, koji su podnijeli poslanici Snežana Jonica i Neven Gošović

Odbor je, na sjednici održanoj 20.maja 2013.godine, razmotrio amandman poslanika Snežane Jonice i Nevena Gošovića i, sa stanovišta svoje nadležnosti, ocijenio da je isti pravno prihvatljiv. Takođe, Odbor je konstatovao da je amandman potrebno korigovati da bi, u pravno-tehničkom smislu, bio korektan.

Predstavnica podnosilaca amandmana, poslanica Snežana Jonica saglasila se sa predloženom korekcijom.

Dakle, poslije pravno- tehničke korekcije amandman 1 glasi:

AMANDMAN 1

Poslije člana 1 Predloga odluke dodaju se tri nova člana koji glase:

„Član 2

U članu 38 stav 1 poslije tačke 8 dodaje se nova tačka koja glasi:

„8a) Odbor za predstavke i pritužbe;“

Član 3

U članu 44 poslije riječi „ovih prava“ riječi: „razmatra i zauzima stavove po predstavkama građana i pravnih lica koje se odnose na ostvarivanje prava građana“ brišu se.

Član 4

Poslije člana 44 dodaje se novi član koji glasi:

Odbor za predstavke i pritužbe

Član 44a

Odbor za predstavke i pritužbe razmatra predstavke i pritužbe koje su upućene Skupštini Crne Gore, ispituje njihovu osnovanost i ukazuje Skupštini i nadležnim tijelima na kršenje zakona i prava građana u postupku pred nadležnim državnim organima i tijelima koja imaju javna ovlašćenja.

Odbor može predstavke i pritužbe građana uputiti organu državne uprave ili drugom tijelu koje ima javno ovlašćenje, na koji se akti odnose i tražiti da se izjasni o pitanjima sadržanim u njima; predložiti Skupštini Crne Gore i nadležnim organima mjere za rješavanje pitanja sadržanih u predstavkama i pritužbama građana; saradivati sa odgovarajućim radnim tijelima drugih parlamenata, relevantnim međunarodnim organizacijama i civilnim sektorom, o svojim zapažanjima povodom predstavki i pritužbi.

Odbor podnosi izvještaj Skupštini Crne Gore najmanje dva puta u toku godine.

Odbor je obavezan da podnosioca svake predstavke i pritužbe, ukoliko je to zahtijevao, u razumnom roku obavijesti o statusu njegove inicijative“.“.

Vrši se prenumeracija pa članovi 2 i 3 Predloga odluke postaju članovi 5 i 6.

Odbor je konstatovao da se i o amandmanima na ovaj Predlog odluke odlučuje u skladu sa članom 91 stav 2 Ustava Crne Gore.

Za izvjestioca Odbora određen je poslanik Ljuiđ Škrelja, član Odbora.

Sjednica je završena u 11 časova i 25 minuta .

SEKRETAR ODBORA

Snežana Kaluđerović

PREDSJEDNIK ODBORA

Džavid Šabović